

OTVORENI PARLAMENT



Skupština Crne Gore

Bilten o radu Skupštine Crne Gore ♦ Elektronsko izdanje ♦ Izlazi mjesečno ♦ Godina II ♦ Broj 17 ♦ Jun 2012. godine

UVOD

Poštovane čitateljke i čitaoci,

Pred vama su najvažnije informacije o aktivnostima Skupštine Crne Gore u periodu od 1. do 30. juna, koje u formi mjesečnog biltena „Otvoreni Parlament“ priprema Služba Skupštine Crne Gore.

Što se tiče redovnih zakonodavnih aktivnosti u junu, Skupština je usvojila 19 zakona, a odbori su razmatrali 24 predloga zakona. Odbori su, u okviru svoje nadzorne uloge, razmotrili niz izvještaja i organizovali nekoliko posjeta institucijama. Takođe, Odbor za ljudska prava i slobode održao je kontrolno saslušanje na temu: „Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtom na Kamp Konik I i II“.

Smatramo da je jedan od najznačajnijih događaja ovog mjeseca odluka Savjeta za opšte poslove EU da prihvati preporuku Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Odluku je odobrio i Evropski savjet 29. juna, čime su formalno započeti pregovori Crne Gore sa EU. Ovo je bio povod da u Temi broja predstavimo hronologiju odnosa Crne Gore i EU, od uspostavljanja Procesu stabilizacije i pridruživanja do danas, kao i najznačajnije aktivnosti Skupštine u procesu evropskih integracija.

Bilten se objavljuje svakog mjeseca kao dio programa „Otvoreni Parlament“, kojim Skupština teži da približi svoj rad građanima Crne Gore. Smatramo da je ova publikacija veoma značajna kao pouzdan izvor informacija o radu Skupštine i nadamo se da će vam biti od koristi.

U isto vrijeme, ostajemo otvoreni za vaše komentare i sugestije, kao i kritike koje nam mogu pomoći da naš rad učinimo što kvalitetnijim.

*S poštovanjem,
Služba Skupštine*



ZAKONODAVNA AKTIVNOST

Tokom juna, Skupština je donijela 19 zakona.

Na šestoj sjednici prvog redovnog zasjedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini donijeti su sljedeći zakoni: Zakon o dopuni Zakona o platnom prometu u zemlji, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o staranju u privremeno i trajno oduzetoj imovini, Zakon o izmjenama Zakona o digitalnoj radio-difuziji, Zakon o pomilovanju, Zakon o amnestiji lica osuđenih za krivična djela uvreda i kleveta, Zakon o dopuni Zakona o Sudskom savjetu i Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Crne Gore i EFTA zemalja.

U okviru tačke Izbori i imenovanja, za člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku, imenovan je Miroslav Vukčević. Za predsjednika Komisije za hartije od vrijednosti imenovan je Zoran Đikanović, a za zamjenika predsjednika Amir Nurković; za dva člana Komisije imenovani su Azra Šehović i Draško Malbaški. Za zamjenika Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, imenovan je Petar Ivezić. Milica Vukotić i Ana Radonjić imenovane su za dva člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost. Takođe, imenovana su i dva člana Sudskog savjeta, Neven Gošović i Raško Konjević. Izabrano je i osam članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava: Adnan Muhović, Refadija Abdić, Leon Đokaj, Mirsat Cikotić, Selma Cecunjanin, Ivan Dragičević, Lika Basri i Milivoje Krgović.

Takođe, usvojen je Predlog zaključaka o ostvarivanju Zaključaka Skupštine Crne Gore usvojenih povodom donošenja Odluke o potvrđivanju Odluke o preuzimanju duga AD Kombinata aluminijuma Podgorica.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

Na sedmoj sjednici prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2012. godini donijeti su

sljedeći zakoni: Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ekonomskoj saradnji, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, Zakon o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade regije Abruco (Republika Italija), Zakon o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga radi registrovanja žigova, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju, Zakon o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o zastarjelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe, Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama, potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmijenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, s Protokolom o implementaciji Sporazuma, Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju, sa protokolima i amandmanima, Zakon o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu i Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima.

Predlozi zakona razmatrani na odborima:

- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžan** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Azerbejdžana o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o ekonomskoj i trgovinskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Regije Abruco (Republika Italija)** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o ekonomskoj saradnji** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama** potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmijenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o zastarjelosti potraživanja u oblasti međunarodne kupoprodaje robe** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Makedonije o readmisiji (vraćanje i prihvatanje) lica koja su bez dozvole boravka, sa Protokolom o implementaciji Sporazuma** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Statuta Međunarodnog centra za genetski inženjering i biotehnologiju, sa protokolima i amandmanima** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog zakona je razmatran i od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, koji je predložio Skupštini da ga ne prihvati.
- **Predlog zakona o finansijskom obezbjeđenju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o zaštiti konkurencije** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i

evropske integracije.

- **Predlog zakona o potvrđivanju Ničanskog sporazuma o međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga radi registrovanja žigova** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Republike Makedonije o izručenju** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tajnosti podataka** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Predlog zakona je razmatran i od strane Odbora za ljudska prava i slobode, u svojstvu zainteresovanog odbora, koji je odlučio da predloži matičnom Odboru za bezbjednost i odbranu da predloži Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o slobodnom pristupu informacijama** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog zakona je razmatran i od strane Odbora za ljudska prava i slobode, u svojstvu zainteresovanog odbora, koji je odlučio da predloži matičnom Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu da predloži Skupštini da ga usvoji.
- **Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije. Predlog zakona je razmatran i od strane Administrativnog odbora, u svo-

jstvu zainteresovanog odbora, koji je odlučio da predloži matičnom Odboru za ljudska prava i slobode da predloži Skupštini da ga usvoji.

- **Predlog zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o inovacionoj djelatnosti** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog zakona je razmatran i od strane Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, koji je predložio Skupštini da ga odbije.
- **Predlog zakona o obnovi kapele Vladike Petra Drugog Petrovića Njegoša** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.
- **Predlog zakona o parlamentarnoj istrazi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, kao i od strane Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo. Predlog zakona je razmatran i od strane Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, u dijelu koji se odnosi na stvaranje obaveza za budžet Skupštine Crne Gore, koji je konstatovao da nema primjedbi na odredbe člana 16 i 17 Predloga zakona.
- **Predlog zakona o dopuni Zakona o tajnosti podataka** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za bezbjednost i odbranu, Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i od strane Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije.
- **Predlog zakona o dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi** razmatran i predložen Skupštini na usvajanje od strane Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.

NADZORNA AKTIVNOST



- **Odbor za ekonomiju, finansije i budžet**, na sjednici održanoj 1. juna, upoznao se sa Godišnjim izvještajem o radu Centralne banke Crne Gore, Finansijskim izvještajem Centralne banke Crne Gore sa mišljenjem nezavisnog spoljnog revizora, Izvještajem o stabilnosti finansijskog sistema i sa Izvještajem o stabilnosti cijena za prethodnu godinu. Na sjednici je vođena rasprava o aktivnostima Centralne banke tokom prethodne godine, koje su se odnosile na jačanje instrumenata za očuvanje stabilnosti sistema, kao i na preventivno djelovanje, stabilizaciju i oporavak bankarskog sektora. Bilo je riječi i o makroekonomskom ambijentu i stanju privrede u Crnoj Gori, projekcijama makroekonomskih indikatora, kao i o ostvarivanju politike Centralne banke u

izvještajnoj godini. Odbor je pozitivnim ocijenio dostavljanje Izvještaja o prihodima i rashodima Centralne banke Crne Gore za period 2007-2011. godine. Nakon rasprave, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj o radu Centralne banke Crne Gore za 2011. godinu.

- Članovi **Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje** posjetili su 1. juna JU Zavod „Komanski most“, povodom adaptacije kuhinje i magacinskog prostora Zavoda. Otvaranju adaptiranog dijela Zavoda, pored predsjednice Odbora Branke Tanasijević i člana Odbora za ljudska prava i slobode Vasela Sinishtaja, prisustvovali su i ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović, pomoćnik ministra zdravlja dr Mensud Grbović, direktor JU Zavod „Ko-

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

manski most“ Vaselj Dušaj, sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje Opštine Podgorica Snežana Mijušković, direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, kao i predstavnici NVO sektora i medija. Kao dio posjete, organizovana je i izložba likovnih radova, koje su naslikala deca iz raznih krajeva Crne Gore. Slike potiču iz perioda školskih takmičenja od 1977. do 1982. godine, a donirao ih je Mihail Milo Pavlović, akademski slikar.

- Članovi **Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije** razmotrili su, na sjednici održanoj 1. juna, predloge Vlade Crne Gore za postavljanje Ivana Lekovića, na mjesto šefa Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Briselu i Ramiza Bašića, na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Poljskoj, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Varšavi.

Članovi Odbora jednoglasno su podržali predložene kandidate za šefa Misije Crne Gore pri Evropskoj uniji i ambasadora u Republici Poljskoj.

- **Odbor za ljudska prava i slobode** organizovao je 2. juna javnu tribinu na temu: „Implementacija Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom“, u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću.

Pored članova Odbora, učesnici javne tribine bili su predstavnici više državnih institucija, centara koji se bave pružanjem pomoći osobama sa smetnjama u razvoju, Opštine Nikšić, međunarodnih organizacija i NVO sektora.

Nakon konstruktivne diskusije, u kojoj su učestvovali roditelji djece sa smetnjama u razvoju, ocijenjeno je da se, pored brojnih mjera koje se preduzimaju u cilju unapređenja položaja lica sa invaliditetom, ova lica i dalje svakodnevno suočavaju sa mnogo teškoća, kao što su nemogućnost pristupa informacijama, problemi u zapošljavanju, obrazovanju, ostvarivanju zdravstvene zaštite itd. Zaključeno je da je neophodno raditi na podizanju građanske svijesti o značaju te populacije, kao i to da je neophodno adekvatnije i efikasnije djelovanje nadležnih državnih organa i organa lokalnih samouprava u zaštiti njihovih prava.

Po završetku javne tribine, učesnici su obišli Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju i zaključili da on treba da bude model po kome treba razvijati ustanove za pomoć ovim licima i njihovim porodicama.

- **Anketni odbor za prikupljanje informacija i činjenica o korupciji u privatizaciji Telekomu Crne Gore** održao je svoju četvrtu sjednicu 5. juna. Poslanici su raspravljali o mogućnosti da se Predlog zakona o parlamentarnoj istrazi stavi u skupštinsku proceduru.
- Predstavnici **Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje** posjetili su 8. juna JU Centar za djecu i mlade „Ljubović“, povodom otvaranja pet novoizgrađenih objekata, a u cilju poboljšanja uslova života djece i omladine koji borave u ovoj ustanovi. Objekat je otvorio premijer Igor Lukšić.

Otvaranju novoizgrađenih objekata, pored premijera,

prisustvovali su ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović, predsjednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Branka Tanasijević, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šučko Baković, direktor JU Centra za djecu i mlade „Ljubović“ Dušan Pajović, direktor JU Zavod „Komanski most“ Vaselj Dušaj, sekretarka Sekretarijata za socijalno staranje Opštine Podgorica Snežana Mijušković, direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šofranac, predstavnici UNICEF-a, kao i predstavnici NVO sektora i medija.

- **Administrativni odbor**, na sjednici održanoj 14. juna, odlučio je da pokrene postupak za imenovanje jednog člana Savjeta Agencije za nadzor osiguranja, objavljivanjem javnog poziva zainteresovanim licima u svim dnevnim novinama, kao i na internet sajtu Skupštine Crne Gore. Povodom razmatranja Zahtjeva Osnovnog suda u Pljevljima za davanje odobrenja za vođenje krivičnog postupka protiv Aranitović Ljubice, poslanice u Skupštini Crne Gore, zbog krivičnog djela – lažno predstavljanje, Odbor je većinom glasova odlučio da predloži Skupštini da ne daje odobrenje. Takođe, Odbor je donio rješenja o zaradi za predsjednika i sekretara Državne izborne komisije, kao i za dva poslanika.

- Na sjednici **Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije** održanoj 15. juna, razmotreni su Dvadeset šesti i Dvadeset sedmi izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, za period oktobar - decembar 2011. i januar - mart 2012. godine, kao i Peti i Šesti izvještaj o realizaciji obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za period oktobar - decembar 2011. i januar - mart 2012. godine. Sjednici je prisustvovao državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač Crne Gore sa EU, ambasador Aleksandar Andrija Pejović.

Glavni pregovarač Pejović informisao je Odbor o realizovanim aktivnostima u odnosu na SSP, istakavši uvjerenje da će Crna Gora u junu započeti pregovarački proces sa Evropskom unijom. Tokom diskusije, ukazano je na važnost jačanja učešća Skupštine u procesu evropskih integracija Crne Gore. Nakon razmatranja izvještaja, članovi Odbora jednoglasno su izrazili optimizam povodom očekivanja da će Crna Gora u junu otpočeti pristupne pregovore sa Evropskom unijom.

- Na sjednici održanoj 18. juna, **Odbor za ljudska prava i slobode** razmotrio je Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2011. godini. Članovi Odbora su iznijeli mišljenje da su u proteklom periodu realizovane značajne aktivnosti na planu zaštite i unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, ali da ima mnogo prostora za unapređenje ove oblasti. Nakon rasprave, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da prihvati Izvještaj o razvoju i zaštiti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u 2011. godini.
- **Odbor za ekonomiju, finansije i budžet**, na sjednici održanoj 18. juna, razmotrio je i odlučio da predloži

Skupštini da usvoji Godišnji izvještaj o radu Komisije za hartije od vrijednosti i stanju na tržištu hartija od vrijednosti u 2011. godini.

- **Komisija za praćenje i kontrolu postupka privatizacije** održala je sjednicu 18. juna, na kojoj je sprovedena rasprava i postignut dogovor u vezi sa izradom izvještaja o rezultatima praćenja i kontrole postupka privatizacije, a koji bi Komisija trebalo da podnese Skupštini.
- Na sjednici održanoj 19. juna, **Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu** razmotrio je i podržao većinom glasova Izvještaj o radu Komisije za sprječavanje sukoba interesa za 2011. godinu i Izvještaj Odbora o Godišnjem izvještaju vrhovnog državnog tužioca Crne Gore o radu Državnog tužilaštva za 2011. godinu, sa zaključcima Odbora.
- **Odbor za bezbjednost i odbranu**, na sjednici održanoj 20. juna, razmotrio je Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova za 2011. godinu i Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2011. godini, kojom prilikom su članovi Odbora upoznati sa realizacijom programskih aktivnosti i postignutim rezultatima Ministarstva u izvještajnom periodu. Na sjednici su učestvovali ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, rukovodilac Sektora za vanredne situacije i civilnu bezbjednost Zoran Begović i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore viceadmiral Dragan Samardžić. Tom prilikom, razmotren je i Izvještaj o sprovedenim mjerama i aktivnostima preduzetim neposredno prije i tokom vanrednog stanja, s predlogom mjera za poboljšanje ukupnog sistema Crne Gore u vanrednim situacijama. Ocijenjeno je da je Koordinacioni tim za upravljanje u vanrednim situacijama redovno pratio stanje i aktivnosti nadležnih organa u cilju prevencije i saniranja posljedica vanrednog stanja. Konstatovano je da su državni organi preduzimali sve mjere i radnje iz svoje nadležnosti, sa ciljem blagovremenog i adekvatnog odgovora na rizike i opasnosti prouzrokovane ekstremnim vremenskim prilikama.
- **Odbor za ljudska prava i slobode**, na sjednici od 25. juna, održao je kontrolno saslušanje na temu: „Realizacija Strategije za trajno rješavanje pitanja raseljenih i interno raseljenih lica, sa posebnim osvrtnom na Kamp Konik I i II“. Kontrolnom saslušanju je prisustvovao ministar unutrašnjih poslova Ivan Brajović, kao i Željko Šofranac, direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica i Remzija Ademović, pomoćnica ministra rada i socijalnog staranja. Po pozivu su učestvovali: Šučko Baković, Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Brita Heleland, predstavnik UNHCR-a u Crnoj Gori i Don Edi-Baird iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Članovi Odbora su informisani da je Crna Gora organizovala brojne informativne kampanje u cilju upoznavanja raseljenih i interno raseljenih lica sa njihovim pravima, kao i odlaske ovih lica u zemlje porijekla radi pribavljanja dokumentacije potrebne za regulisanje njihovog statusa. U narednom periodu, namjera državnih institucija je da se zatvori Kamp Konik I i II, kao i ostali kolektivni tipovi smještaja, da bi se licima koji borave

u tim smještajima pružili dostojanstveni uslovi života. Pitanja poslanika na sjednici uglavnom su se odnosila na: sredstva neophodna za rješavanje stambenih potreba raseljenih i interno raseljenih lica, saradnju Crne Gore sa zemljama porijekla, dokumentaciju i takse neophodne za pribavljanje dokumenata, radi regulisanja statusa ovih lica, kao i mogućnosti njihovog zapošljavanja.

- Na sjednici održanoj 25. juna, **Odbor za ekonomiju, finansije i budžet** razmatrao je Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2011. godinu. Konstatovano je da je Komisija u prethodnoj godini, u okviru svoje nadležnosti, rješavala prigovore učesnika u postupku davanja koncesija, vodila registar ugovora o koncesijama, odobravalu sprovođenje postupaka za produženje roka davanja koncesije i sprovođenje postupka davanja koncesija pratećih mineralnih sirovina bez sprovođenja postupka javnog nadmetanja. U Izvještaju je konstatovano da ukupan prihod po osnovu koncesionih naknada za 2011. godinu iznosi 25.699.255,23 eura.
- **Odbor za ekonomiju, finansije i budžet**, na sjednici održanoj 25. juna, razmotrio je Interpelaciju za pretresanje rada Vlade u oblasti ekonomije, a u vezi sa odlukom o novom zaduživanju u iznosu od 150 miliona eura kod „Kredit Svis banke“. Tokom rasprave, iznijeta su različita stanovišta o uslovima i načinu zaduživanja i konstatovano je da će se o navedenim pitanjima detaljnije razgovarati na sjednici Skupštine Crne Gore.
- **Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje** posjetio je 26. juna Dom starih „Grabovac“ u Risnu i JU Dječji dom „Mladost“ u Bijeloj. Pored članova Odbora, ove ustanove su posjetili i predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva rada i socijalnog staranja, Instituta za javno zdravlje Crne Gore i Udruženja za zaštitu penzionera i invalida Crne Gore. Povodom ovih posjeta, Odbor je odlučio da održi tematsku sjednicu, na kojoj će se napraviti analiza situacije u Domu starih „Grabovac“ i Dječjem domu „Mladost“.
- Na sjednici održanoj 28. juna, **Administrativni odbor** odlučio je, povodom utvrđivanja Predloga za izbor dva člana Tužilačkog savjeta iz reda uglednih pravnika u Crnoj Gori, da putem internet sajta Skupštine uputi javni poziv svim zainteresovanim građanima koji ispunjavaju zakonske uslove. Takođe, Odbor je odlučio da dostavi poziv klubovima poslanika Skupštine Crne Gore, da do 5. jula 2012. godine predlože kandidate.
- **Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije**, na sjednici održanoj 29. juna, razmotrio je prijedloge Vlade Crne Gore za imenovanje Branka Perovića, na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Narodnoj Republici Kini, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Peking i Ivana Milića, na mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Sloveniji, na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Ljubljani. Članovi Odbora većinom glasova podržali su kandidaturu Branka Perovića za ambasadora u Narodnoj Republici Kini, dok su jednoglasno podržali kandidaturu Ivana Milića za ambasadora u Republici Sloveniji.

NOVOSTI IZ PARLAMENTA



Zvanična posjeta predsjednika Krivokapića Njemačkoj u susret odluci Savjeta EU o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom

Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić boravio je 20. i 21. juna u zvaničnoj posjeti Njemačkoj, na poziv predsjednika njemačkog Bundestaga Norberta Lamerta. Pored domaćina, on se susreo i sa savjetnikom za spoljnu politiku i bezbjednosna pitanja kancelarke Angele Merkel, dr Kristofom Hojsgenom, poslanikom Bundestaga Oliverom Lukšićem (LDP), kao i sa državnom sekretarkom Saveznog ministarstva vanjskih poslova Emili Haber. Zvanična posjeta predsjednika Krivokapića Njemačkoj organizovana je u susret odluci Savjeta EU o otvaranju pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.

Predsjednik Krivokapić iskazao je zadovoljstvo četvrtim bilateralnim susretom sa predsjednikom Lamertom u posljednje tri godine i iskazao zahvalnost Njemačkoj na ukupnoj podršci koju je dala Crnoj Gori kako bi otpočela najvažniju i najzahtjevniju fazu integracija. On je naglasio da je Crna Gora posvećena izgradnji bliskih odnosa sa Njemačkom, kao zemljom koja je među nosećim stubovima Evropske unije i koja ima značajnu ulogu u procesima i izazovima sa kojima se Unija trenutno suočava. Njemačka pruža kontinuiranu podršku Crnoj Gori na putu ostvarivanja ključnih spoljnopolitičkih i demokratskih ciljeva, što je

veoma značajno za našu državu, ukazao je Krivokapić.

Prvog dana posjete, predsjednik je otvorio „Međunarodni simpozijum – kulturna diplomatija i međunarodna ekonomija 2012“, u organizaciji Instituta za kulturnu diplomatiju, predavanjem na temu: „Socijalna nejednakost – kolijevka nestabilnosti“. Predsjednik Krivokapić je tokom izlaganja ukazao na to da „kada se u jednom društvu uvećava broj onih koji se osjećaju isključenima iz stvarnog političkog odlučivanja i raspodjele dobara, to je teško iskušenje za demokratiju i stabilnost društva. Ako ekonomiju doživljavaju kao igru nevidljive, izolovane moći, koja na bilo koji način ne zavisi o njima. Tada je neizvjesnost sve veća i nastup destruktivnih, populističkih politika postaje polagano normalnost“.

Prilikom susreta sa državnom sekretarkom Saveznog ministarstva vanjskih poslova Emili Haber, predsjednik Skupštine se zahvalio na podršci pruženoj Crnoj Gori na putu ka EU i NATO, iskazujući očekivanje da će predstojeće odluke Savjeta EU pozitivno uticati na dalji proces reformi u Crnoj Gori. Haber je iskazala zadovoljstvo konstruktivnim pristupom koji Crna Gora ima kada su u pitanju odnosi u regionu i pitanja regionalne saradnje.

Regionalna interparlamentarna radionica „Uloga parlamenata u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“ održana u Budvi

Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, u saradnji sa Evropskim parlamentom, organizovao je regionalnu interparlamentarnu radionicu „Uloga parlamenata u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“, 21-22. juna 2012. godine u hotelu „Splendid“ u Budvi.

Regionalna interparlamentarna radionica, pored parlamentaraca Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, okupila je i predstavnike parlamenata Poljske i Mađarske, kao i parlamenata zemalja Zapadnog Balkana – Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije i Kosova.

Potpredsjednik Evropskog parlamenta i član Delegacije EP za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Laslo Šurjan izrazio je punu podršku crnogorskim poslanicima i nadu da će naša država dobiti dozvolu za početak pregovora, uz pohvalu što u Crnoj Gori postoji nepodijeljeni konsenzus oko ulaska u EU. On je istakao da je

uloga crnogorskog parlamenta očigledna u tom procesu, koji teče u dobrom pravcu.

Poslanik EP i predsjedavajući Delegacije EP za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Eduard Kukan je istakao da Crna Gora zaslužuje otvaranje pregovora i da griješe zemlje koje smatraju da ih treba odložiti. On je komentarisao i pojedinačni učinak zemalja u regionu, uz ocjenu da su ostvareni rezultati na različitim nivoima, zbog čega je neophodna dodatna saradnja.

Održano je nekoliko panela na teme: „Priprema parlamenta za proces pregovaranja: formiranje neophodnih struktura i mehanizama“, „Kontrola pregovaračkog i pristupnog procesa u nacionalnim parlamentima“, „Razmjena najboljih iskustava i informacija sa parlamentima zemalja EU i između parlamenata zemalja regiona: twinning i programi interparlamentarne saradnje“, kao i panel posvećen transponovanju prava EU i ulozi nacionalnih parlamenata u tome.

Održana međunarodna konferencija „Cetinjski parlamentarni forum: žene, mir, bezbjednost – dvije godine kasnije“

Odbor za rodnu ravnopravnost, uz finansijsku podršku Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena – UNWOMEN i Programa rodne ravnopravnosti koji partnerski sprovode Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva pravde i ljudskih prava i Program Ujedinjenih nacija za razvoj, organizovao je dvodnevnu međunarodnu konferenciju „Cetinjski parlamentarni forum: žene, mir, bezbjednost – dvije godine kasnije“, 25. i 26. juna u hotelu „Splendid“, u Bečićima.

U junu 2010. godine, Cetinjski parlamentarni forum, kao regionalna parlamentarna inicijativa organizovan je na temu „Žene, mir i bezbjednost – deset godina od usvajanja Rezolucije 1325 SB UN“. Tim povodom, usvojena je Zajednička izjava u kojoj su učesnice i učesnici prepoznali potrebu da parlamenti uspostave tješnju saradnju i razviju efikasne pristupe, u cilju što uspješnije afirmacije svih principa predviđenih Rezolucijom 1325 SB UN u zemljama regiona. Zemlje učesnice pozvane su da pripreme i usvoje akcione planove za implementaciju R 1325. Ovog mjeseca organizovana je međunarodna konferencija, da bi se ocijenilo šta je od dogovorenog implementirano.

Konferencija je organizovana sa ciljem: bolje implementacije i razumijevanja Rezolucije 1325 SB UN i pratećih rezolucija, razmjene regionalnih i međunarodnih iskustava kada je u pitanju učešće žena u sistemu bezbjednosti, definisanja budućih aktivnosti na tom polju, kao i sa ciljem nastavka dobre regionalne saradnje, kako među parlamentima i vladama, tako i sa nevladinim sektorom.

Učesnici konferencije bili su članice/članovi skupštinskih odbora za rodnu ravnopravnost/ravnopravnost polova iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Slovenije, Srbije i Hrvatske; članovi Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore i parlamentarke/parlamentarci iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Makedonije, Srbije i Hrvatske; predstavnice/ci vladinih mehanizama za rodnu ravnopravnost i NVO iz regiona i predstavnice/ci međunarodnih organizacija.

Konferenciju je otvorio potpredsjednik Skupštine Crne Gore Željko Šturanović, a nakon njega su govorili: potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković, potpredsjednica Vlade Kosova Edita Tahiri, regionalna programska direktorica UN WOMEN Erika Kvapilova i Rastislav Vrbenski, koordinator sistema Ujedinjenih nacija i stalni predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori.

U okviru panela, vodila se diskusija na temu: „Žene u sistemu bezbjednosti i na mjestima odlučivanja – globalni i regionalni pogled“. Drugog dana konferencije predstavljen je Regionalni ženski lobi za mir, bezbjednost i pravdu (RŽL) u Jugoistočnoj Evropi (JIE). Ovaj lobi je sastavljen od liderki iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Srbije i, od svog osnivanja, podržan je od strane UNIFEM-a.

Na kraju konferencije usvojena je Zajednička izjava, koju možete pronaći na sljedećem linku:

http://www.skupstina.me/cms/site_data/konferencija/Zajednicka%20izjava,Becici,%20jun%202012-1.pdf.

U Miločeru organizovan seminar za predstavnike službi parlamenta Jugoistočne Evrope

Predstavnici službe Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali su na seminaru za predstavnike službi parlamenata iz jugoistočne Evrope, održanom u periodu 26-28. juna 2012. godine u Miločeru, u organizaciji Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF).


Učesnici su imali priliku da, kroz učešće u vježbama simulacije, razmatraju teme iz oblasti kontrole javnih nabavki u sektoru odbrane, kao i iz oblasti sprovođenja mjera tajnog nadzora i zaštite interesa nacionalne bezbjednosti.

Posljednjeg dana seminara, predstavljena su Uputstva za očuvanje policijskog integriteta. Takođe, vođena je diskusija o publikovanom Almanahu o nadzoru sektora bezbjednosti u zemljama Zapadnog

Balkana, izrađenom od strane predstavnika nevladinog sektora. Na kraju skupa, učesnicima je prezentovana publikacija o ostvarenim rezultatima u realizaciji šestogodišnjeg Programa treninga za savjetnike u parlamentima iz jugoistočne Evrope (PSAP).

Seminar je predstavljao prvu u nizu aktivnosti predviđenih okvirnim trogodišnjim projektom za jačanje parlamentarnog nadzora nad sektorom odbrane i bezbjednosti u zemljama Zapadnog Balkana, utvrđenim u februaru 2012. godine. Pored predstavnika Službe Skupštine Crne Gore, u radu skupa učestvovali su i predstavnici parlamenata Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Rumunije i Srbije, zaposleni u radnim tijelima koja tretiraju pitanja iz oblasti bezbjednosti i odbrane, vanjskih poslova i evropskih integracija.

TEMA BROJA



Savjet za opšte poslove EU donio odluku o otvaranju pregovora Crne Gore sa EU

Savjet EU, u sastavu ministara vanjskih poslova država članica, na sastanku održanom 26. juna 2012. godine, donio je odluku da prihvati preporuku Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Ova odluka je i zvanično potvrđena 29. juna na sastanku Evropskog savjeta, što predstavlja potvrdu posvećenosti Crne Gore evropskom putu i njenog napretka u sprovođenju reformi, ali i otvara novu, zahtjevniju fazu u procesu pristupanja EU, punu izazova i obaveza za naše institucije i građane.

Na svom putu ka članstvu u Uniji, Crna Gora je prošla kroz brojne faze, dok joj najveći izazovi tek predstoje. Proces pristupanja naše države Evropskoj uniji započeo je uspostavljanjem Procesu stabilizacije i pridruživanja 1999. godine. Ovim Procesom, Evropska unija je težila da promoviše bezbjednosnu stabilizaciju regiona jugoistočne Evrope, kao preduslov svake buduće saradnje sa Unijom, a u njega je bila uključena i tadašnja SRJ. Nakon izglasavanja nezavisnosti 21. maja 2006. godine, i njenog formalnog proglašenja u Skupštini Crne Gore 3. juna, Crna Gora je samostalno nastavila svoj put pridruživanja evropskoj porodici naroda. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i Crne Gore (SSP) potpisan je 15. oktobra 2007. godine u Luksemburgu i on predstavlja prvi ugovorni odnos Crne Gore sa Evropskom unijom.

U novembru 2008. godine, Evropska komisija je objavila Izvještaj o napretku Crne Gore za 2008. godinu, u kojem je ocijenjeno da je pravni okvir unaprijeđen, saradnja sa susjednim zemljama ojačana, kao i da je postignut napredak u oblastima kao što je slobodno kretanje usluga. Time su stvoreni povoljni uslovi da Crna Gora zvanično podnese zahtjev za članstvo u EU 15. decembra 2008. godine.

Savjet EU tada je uputio zahtjev Evropskoj komisiji da pripremi mišljenje o crnogorskom zahtjevu za članstvo, tzv. Avis. Za potrebe izrade Mišljenja, Evropska komisija je Crnoj Gori uputila Upitnik (od preko 4000 pitanja i dodatnih 600 pitanja iz svih oblasti pravnih tekovina EU). Odgovori na Upitnik su predati 15. decembra 2009. godine, a EK je objavila Mišljenje o zahtjevu Crne Gore za članstvo u Evropskoj uniji 9. novembra naredne godine, preporučivši da Evropski savjet Crnoj Gori dodijeli status kandidata.

Crna Gora zvanično je dobila status kandidata 17. decembra 2010. godine. Sljedeći korak bio je dobiti

datum početka pristupnih pregovora.

Na osnovu Izvještaja Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2011. godinu, Evropski savjet je u svojim zaključcima od 9. decembra pozdravio uspjeh naše države i u odnosu na pitanje otvaranja pregovora, zadužio Savjet EU da razmotri napredak u sprovođenju reformi, s posebnim fokusom na oblasti vladavine prava i temeljnih prava, naročito u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.


Sa ciljem procjene napretka naše države u ispunjavanju sedam ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije, EK je 22. maja 2012. godine usvojila Izvještaj o napretku Crne Gore u sprovođenju reformi (Prolječni izvještaj), u kojem je nedvosmisleno preporučila članicama EU da otvore pristupne pregovore sa našom državom. U dijelu Izvještaja koji se tiče Skupštine Crne Gore, naglašava se jačanje njene zakonodavne i nadzorne funkcije, uključujući i pitanje vladavine prava, kao i jačanje administrativnih kapaciteta, povećanje stepena transparentnosti i saradnje sa civilnim sektorom, dok se u isto vrijeme ukazuje na potrebu daljeg sprovođenja reformi. Na osnovu ovog izvještaja, Savjet za opšte poslove EU 26. juna je odlučio da podrži otvaranje pregovora sa Crnom Gorom, a ta odluka zvanično je potvrđena 29. juna na sastanku Evropskog savjeta.

Povodom odluke Savjeta EU, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić uputio je čestitku građanima, institucijama a naročito Skupštini Crne Gore, koja je prema izvještaju EK ostvarila najveći napredak. Istakao je da slijedi najteža i najzahtjevnija faza bez presedana u istoriji evropskih integracija, po obimu obaveza i načinu ispunjavanja tih obaveza.

Izjava predsjednika Krivokapića povodom odluke Savjeta EU:

„Crna Gora je dobila plamen integracija, kao najbolja zemlja i potvrdila je da je projekat nezavisnosti do kraja bio istorijski ispravna odluka. Sa začelja evropskih integracija došli smo do lidera integracija po načinu na koji ispunjavamo obaveze i po povjerenju koje nam je dato. Krećemo sa teškim poglavljima, ali ova mala zemlja je pokazala da je najbolja kad je najteže.“

TEMA BROJA



Postojanje konsenzusa svih parlamentarnih partija za članstvo Crne Gore u EU, od izuzetne je važnosti za dalje faze ovog procesa. U narednom periodu, Skupština Crne Gore ima obavezu da definiše svoju ulogu i nadležnosti u pristupnim pregovorima. U tom pravcu, već je preduzet niz značajnih aktivnosti.

Jedna od tih aktivnosti je formiranje Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Crne Gore (POSP). Parlamentarni odbor formiran je u junu 2010. godine, nakon stupanja na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (PSP), sa ciljem institucionalizacije odnosa sa Evropskim parlamentom i uspostavljanja saradnje u praćenju sprovođenja SSP-a. Parlamentarni odbor čine po četrnaest poslanika Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta, a dosad su održana četiri sastanka, dva u Briselu i dva u Podgorici.

Takođe, 8. maja 2012. godine, usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Crne Gore; a između ostalog, novine u Poslovniku su usmjerene na jačanje uloge Skupštine u procesu pregovora. Novim Poslovníkom je predviđena podjela postojećeg Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije na dva odbora, Odbor za međunarodne odnose i iseljenike i Odbor za evropske integracije. Odbor za evropske integracije imaće nadležnost da nadgleda i ocjenjuje tok pre-

govora sa EU, razmatra djelovanje pregovaračkog tima i da daje mišljenja o pregovaračkim pozicijama i drugim pitanjima. Takođe, osnovan je Odbor za antikorupciju, što predstavlja jedan od pokazatelja spremnosti Skupštine da u procesu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala da svoj puni doprinos. Pored toga, proširene su nadležnosti svih odbora, tako što će svaki odbor, u okviru svojih nadležnosti, ocjenjivati usklađenost crnogorskih zakona sa pravom EU i pratiti primjenu usvojenih zakona.

Sprovedenim aktivnostima, kao i onim planiranim za predstojeći period, Skupština Crne Gore nastojaće da pruža snažan doprinos procesu pristupanja Evropskoj uniji, kako bi Crna Gora na što kvalitetniji način postala punopravan član evropske porodice naroda.



PARLAMENTARNI POJMOVNIK

KONSTITUCIONALIZAM¹. Konstitucionalizam je postojanje ograničene vlade koju osigurava ustav. Može se reći da konstitucionalizam postoji kada su vladine institucije i politički procesi efikasno ograničeni ustavnim pravilima. Šire gledajući, to je skup političkih vrijednosti i namjera koje odražavaju želju da se zaštiti sloboda ustanovljavanjem unutrašnje i spoljne kontrole vlasti. Stoga je konstitucionalizam vid političkog liberalizma.

Obično se iskazuje kao podrška ustavnim odredbama kojima se postiže cilj ograničavanja vlade: na primjer, kodifikovani ustav, povelja o pravima, podjela vlasti, dvodomost i federalizam ili decentralizacija.

¹ Izvor: Endru Hejvud, *Politika*, CLIO, Beograd, 2004.

IZ ISTORIJE CRNOGORSKOG PARLAMENTARIZMA



PRAVILA O OBEZBJEĐENJU KOLSKIH PUTEVA I SIGURNOSTI PREVOZA PUTNIKA

19. mart/1. april 1904.

DIO II O ISTUPIMA I KAZNAMA KOJE SE ODOSE NA VLASNIKE KOLA I NA KOČIJAŠE

- 1) Ko zaustavlja kola radi počinka na tješnjim mjestima, gdje se dvoje kola ne mogu lako razminuti, da se kazni sa 2 krune.
- 2) Ko tovari kola (kare, volujska kola) raznim drvenarijama (grede, štrice, držala, kašuni i t.d.) sa strane kola (pobočno) a na smetnju je i zauzima veći prostor nego što obično kola zauzimaju, da se kazni sa 8 kruna.
- 3) Ko čera kola ili kare, ma koje vrste (osim volujskih), bez upaljenog fenjera noću, da se kazni sa 6 kruna.

* * *

- 6) Ko ne drži čisto i uredno kola sa ostalom opremom (hamovi, uzde i t.d) u dobrom stanju, da se kazni 2 do 5 kruna.

* * *

- 10) Kočijaši koji se budu pjanili ili spavali prilikom gonjenja kola (karoce, kari i t.d), da se kazne za prvi put sa 6 kruna, za drugi put sa 10 kruna, a za treći put zabranice im se upražnjavanje kočijaške radnje.
- 11) Kočijaši, koji pri tjeranju, razminjavanju i ustavljanju kola duž puta, a osobito na okukama ne paze na druga kola, koja su pred njima, za njima ili sa strane i ne dadu im nužni znak, a tako i narodu, koji putem ide ili stoku goni, da se kazne od 5 do 10 kruna.

Crnogorski zakonici 1796-1916, II, priredili B. Pavićević i R. Raspopović, Podgorica 1998.

IZ GALERIJE PARLAMENTA

Slobodan Puro Đurić: „Budva“

Slobodan Puro Đurić, rođen 1935. godine na Cetinju, jedan je od osnivača likovnog salona „13. novembar“ i jedan od inicijatora i utemeljivača Likovne akademije na Cetinju. Ovaj stvaralac uvršten je u knjigu „Uspješni umjetnici i dizajneri XX vijeka“, po izboru i u izdanju britanskog Internacionalnog biografskog centra Kembridž.

U njegovom višedecenijskom stvaralaštvu, pejzaže i mrtvu prirodu sa neznatnom stilizacijom smijenile su nadrealne forme koje su vremenom razvijene u prekomponovane, poznate urbane cjeline, obojene poetikom bliskom magičnom realizmu.



Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



1. jun

- Povodom 3. juna, dana kada je Skupština Crne Gore, nakon referenduma održanog 21. maja, donijela Odluku o proglašenju nezavisnosti Republike Crne Gore i Deklaraciju nezavisne Republike Crne Gore, predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić ugostio delegaciju studenata prava. Istim povodom, a u okviru projekta „Otvoreni parlament“, Skupštinu su posjetili članovi hora „Zvezdice“, sa dirigentima Markom i Anom Klepić.
- Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić razgovarao sa Nj. E. Karlom Ejravecom, ministrom vanjskih poslova Republike Slovenije. Ministar vanjskih poslova Republike Slovenije pohvalio je napredak Crne Gore na evropskom ali i na putu ka NATO-u. Predsjednik Krivokapić izrazio je zadovoljstvo zbog pozitivnih ocjena koje je Crna Gora dobila na samitu u Čikagu i uvjerenje da će prvi naredni samit NATO-a biti samit proširenja.

2. jun

- Odbor za ljudska prava i slobode održao javnu tribinu u Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju u Nikšiću na temu: „Implementacija Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom“.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa Robertom Kalinakom, potpredsjednikom Vlade i ministrom unutrašnjih poslova Republike Slovačke. Sagovornici su naglasili potrebu intenziviranja ekonomske saradnje dvaju zemalja. Predsjednik Krivokapić zahvalio se Kalinaku i na dosadašnjoj razvojnoj pomoći koju Slovačka pruža preko državne agencije Slovak Aid.

6. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio Aksela Fišera, predsjednika Monako Rizorts grupe, sa saradnicima. Nakon prijema predsjednik Krivokapić organizovao je sastanak predstavnika Monako Rizorts grupe i predsjednika Sindikata KAP-a Rada Krivokapića. Predstavnik potencijalnog partnera upoznao je predsjednika Krivokapića i predstavnike Sindikata KAP-a sa ponudom Monako Rizorts grupe da zajedno sa državom i radnicima KAP-a formira novo preduzeće za upravljanje KAP-om.
- Završen drugi „To Be Secure Forum“ („2BS Forum“), koji je održan u Budvi, 4-6. juna. Učesnik „2BS Fo-

ruma“ bio je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Mevludin Nuhodžić.

7. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa Nj. E. Miroslavom Lajčakom, potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Slovačke Republike. Nakon susreta sa gospodinom Lajčakom, predsjednik Krivokapić otvorio je u Plenarnoj sali Skupštine Nacionalnu konvenciju o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2012).

8. jun

- U okviru projekta „Otvoreni parlament“, Skupštinu posjetili srednjoškolci i studenti, stipendisti koji su u okviru A-SMYLE i Global UGRAD programa razmjene proveli jednu studijsku godinu u SAD. Nakon obilaska Skupštine, sa đacima i studentima razgovarao je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić.

11. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa Dirkom Langom, šefom Odjeljenja za Crnu Goru Generalnog direktorata Evropske komisije, kojom prilikom ga je upoznao sa dosadašnjim rezultatima države u sprovođenju reformi na putu ka EU. Predsjednik Krivokapić upoznao je sagovornika sa činjenicom da je nedavno konsenzusom usvojen Poslovnik Skupštine, kojim se formiraju novi odbori i povećavaju nadležnosti postojećih. Šef Odjeljenja za Crnu Goru Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje Dirk Lang i predsjednik Krivokapić zajednički su konstatovali ogroman napredak koji je Crna Gora ostvarila od decembarske odluke Evropskog savjeta. Predsjednik Krivokapić istog dana razgovarao je i sa ambasadorima zemalja EU akreditovanim u Crnoj Gori.



Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



12. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa Vesnom Pusić, ministricom vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske. Krivokapić i Pusić zajedno konstatovali izuzetno dobre međudržavne odnose i ocijenili da kontinuitet političkih kontakata predstavlja dobar primjer saradnje dvije susjedne zemlje. Ovo je prva zvanična posjeta ministric Vesne Pusić Crnoj Gori, koja je ujedno i njena prva zvanična posjeta jednoj od zemalja regiona.



- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder primio ambasadorku Republike Ukrajine u Crnoj Gori Nj. E. Oksanu Slijusarenko. U središtu razgovora bilo je zasijedanje Parlamentarne skupštine OEBS-a, koje se održava u Monaku 5-9. jula 2012. godine, te posebno pitanje ljudskih prava u Ukrajini, što je jedna od mogućih tema zasijedanja.
- U okviru regionalnog projekta „Ženski dnevnik promjena“, a u organizaciji Instituta za medije Crne Gore, 18 učenica srednjih škola i osam profesorica iz Crne Gore, Srbije i Kosova upoznale se sa organizacijom i strukturom Skupštine. Cilj projekta je da se omogući mladim ženama Crne Gore, Srbije i Kosova da uz podršku grčkog modela dobre prakse, učestvuju u političkom i civilnom životu svojih zajednica, koristeći se vještinama potrebnim za pretvaranje sopstvenih ideja u konkretne inicijative. Takođe, namjera je da se učesnice projekta pripreme za aktivno učešće u donošenju odluka u procesu pomirenja i mirovnog dijaloga u regionu.

13. jun

- Delegacija Odbora za bezbjednost i odbranu učestvovala je 12. i 13. juna na seminaru „Demokratska kontrola oružanih snaga kao osnovni princip reforme sektora bezbjednosti – Regionalna perspektiva“, u Sarajevu na poziv Regionalnog centra za bezbjednosnu saradnju (RACVIAC). Delegaciju su činili članovi Odbora Borislav Banović i Goran Danilović i savjetnik u Odboru, Slaviša Ščekić. Seminar je predstavljao nastavak konferencije „Parlamentarni nadzor sektora bezbjednosti“, održane u junu prošle godine, a za cilj je imao

razmjenu iskustava o mehanizmima u radu parlamentarnih tijela, koja sprovode nadzor nad radom sektora odbrane i bezbjednosti, kao i prikaz osnovnih principa civilno-vojnih odnosa i prakse država članica EU i NATO u ovoj oblasti.

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa Nj. E. Eldarom Hasanovim, izvanrednim i opunomoćenim ambasadorom Azerbejdžana u Crnoj Gori. Hasanov je predsjedniku Krivokapiću prenio interesovanje investitora iz Azerbejdžana za investiranje u Crnu Goru, koje bi pratila puna informisanost Skupštine. U tom kontekstu, Hasanov je uputio poziv poslaničkoj grupi prijateljstva Crne Gore i Azerbejdžana da što skorije posjete Azerbejdžan.

19. jun

- Ekspertkinja za evaluaciju Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Marijana Trivunović sastala se 18. juna sa generalnim sekretarom Skupštine Crne Gore Damirom Davidovićem, koji je govorio o kontrolnoj ulozi Skupštine Crne Gore; dok je 19. juna upriličen sastanak sa poslanikom Ervinom Spahićem, koji je govorio o ulozi i doprinosu koji, između ostalih, daju dva poslanika Skupštine Crne Gore, koji su po automatizmu i članovi Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

21. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić boravio u dvodnevnoj posjeti Njemačkoj na poziv predsjednika Bundestaga Norberta Lamerta. Tom prilikom, predsjednik je imao više zvaničnih susreta, a prvog dana posjete otvorio je „Međunarodni simpozijum – Kulturna diplomatija i međunarodna ekonomija 2012“, organizovan od strane Instituta za kulturnu diplomatiju.
- Potpredsjednik Skupštine Željko Šturanović sastao se sa potpredsjednikom Evropskog parlamenta i članom Delegacije EP za odnose sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Srbijom, Crnom Gorom i Kosovom Laslom Šurjanom. Potpredsjednik Evropskog parlamenta Laslo Šurjan pohvalio je dosadašnje napore Crne Gore u ispunjavanju kriterijuma, te posebno istakao podršku Evropskog parlamenta daljem proširenju Unije, ali i konkretnom otvaranju pregovora sa Crnom Gorom. Cijeneći da je Crna Gora mlada zemlja, ali zemlja sa dugom istorijom, potpredsjednik Šurjan je istakao da je tokom čitavog procesa integracije u EU uloga parlamenta veoma važna, te da je Skupština Crne Gore upravo sada u najboljoj prilici da se pozicionira.
- Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak predvodila je crnogorsku parlamentarnu del-

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.

KALENDAR



egaciju u studijskoj posjeti Sloveniji, u okviru Programa rodne ravnopravnosti koji partnerski sprovode Delegacija EU u Crnoj Gori, Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Program Ujedinjenih nacija za razvoj.

22. jun

- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa potpredsjednikom Vlade i ministrom vanjskih poslova Češke Republike Karlom Švarcenbergom. Krivokapić je zahvalio potpredsjedniku Švarcenbergu na podršci koju Češka Republika pruža Crnoj Gori u procesu evroatlantskih integracija naše zemlje, i ukazao na važnost češkog iskustva u procesu EU integracija, kao i na važnost njenog odnosa prema politici proširenja EU.
- Završena regionalna interparlamentarna radionica „Uloga parlamenata u procesu pridruživanja Evropskoj uniji“. Radionicu je organizovao Odbor za međunarodne odnose i evropske integracije, u saradnji sa Evropskim parlamentom.



25. jun

- Potpredsjednik Skupštine Crne Gore Rifat Rastoder primio novoimenovanog ambasadora Republike Turske u Crnoj Gori Nj. E. Mehmeta Nijazi Tanilira. Ambasador Tanilir se zahvalio potpredsjedniku Rastoderu na srdačnoj dobrodošlici, istakavši punu podršku Turske Crnoj Gori na njenom evroatlantskom putu.

26. jun

- Završena dvodnevna međunarodna konferencija „Cetinjski parlamentarni forum: žene, mir, bezbjednost – dvije godine kasnije“.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić primio u oproštajnu posjetu Nj. E. Leopolda Maurera, šefa Delegacije EU u Crnoj Gori. Predsjednik Krivokapić i odlazeći šef delegacije EU u Crnoj Gori Leopold Maurer saglasili su se da će dalji proces integracija za Crnu Goru biti podstrek za jačanje vladavine prava, kao jednog od osnovnih pokazatelja stabilnosti

i zrelosti svakog društva.

27. jun

- Poslanica Hidajeta Bajramspahić, kao članica Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, sastala se sa ekspertkinjom za evaluaciju Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Marijanom Trivunović. Povod ovog sastanka je pripremna aktivnost Uprave za antikorupcijsku inicijativu za izradu novog Akcionog plana i procjena dosad ostvarenog napretka u pogledu realizacije ciljeva postavljenih u Strategiji, kao i mjera u pratećem Akcionom planu.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić razgovarao sa predstavnicima Igmanske inicijative. Predstavnici Igmanske inicijative pozvali su predsjednika Krivokapića da učestvuje u radu konferencije o nordijskom modelu saradnje, koja će se održati u oktobru u Zagrebu.
- Predsjednik i zamjenik predsjednika Odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, Miodrag Vuković i Vasilije Lalošević primili u oproštajnu posjetu Nj. E. Leopolda Maurera, odlazećeg šefa Delegacije EU u Crnoj Gori. Gospodin Maurer je čestitao na pozitivnoj odluci Savjeta za opšte poslove EU o početku pregovaračkog procesa sa Crnom Gorom, istakavši da je odluka bila opravdana i očekivana i da Crna Gora u ovom momentu predstavlja primjer drugim zemljama Zapadnog Balkana.

28. jun

- Predstavnici službe Odbora za bezbjednost i odbranu i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet učestvovali na seminaru za predstavnike službi parlamenata iz jugoistočne Evrope, u periodu 26-28. juna 2012. godine u Miločeru, u organizaciji Centra za demokratsku kontrolu oružanih snaga iz Ženeve (DCAF).

29. jun

- Završeno učešće delegacije Skupštine Crne Gore na zasjedanju PS SE (25-29. jun). Zasjedanju su prisustvovali poslanici: Valentina Radulović-Šćepanović, šefica delegacije, i zamjene stalnih članova: Zoran Vukčević, Snežana Jonica i Ervin Spahić.
- Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić uručio sertifikate i knjige studentima – stažistima 9. i 10. generacije Internšip programa u okviru projekta „Otvorene institucije“, odnosno „Otvoreni parlament“, koji Skupština Crne Gore realizuje u saradnji sa NVO „Centar za demokratsku tranziciju“ i crnogorskim univerzitetima.

Bilten je dio programa „Otvoreni Parlament“, koji za cilj ima povećanje transparentnosti rada Skupštine Crne Gore i učešća građana u parlamentarnim aktivnostima. Bilten uređuje Služba Skupštine.